

POSSIBLE ANSWERS FOR:

**SEPEDI MAEMO A MAGARENG
(Lephephe la Bobedi)**

**KAROLO A
TEMARA**

POTŠIŠO 1

1. *A MO SWINA NGWANANA THAKANA – M.S. SERUDU*
- 1.1 Barwa/bana ba gagwe Modupi le Segola (2)
- 1.2 O re ba arabišana le yena / ba a utswa. (2)
- 1.3 O re o sentše bana. (2)
- 1.4 Aowa bana ba Lekope ba arabišana le yena ka ge a sa itlhomphe. (4)
- 1.5 Go kgopela Lekope gore ba tle ka gae ba tle ba boledišane. (2)
- 1.6 O ra gore ba mo lešitše/ ga a sa itira (2)
- 1.7 Ke yo monnyane go Lekope/ ke thaka ya morwagwe. (2)
- 1.8 Go ya ditantsheng
Go ya paesekopong
Go ya meletlwaneng ya boithabišo
(Molekwa o tla abelwa meputso go ya ka mehlala ye a e filego). (3)
- 1.9 Aowa, motho ga a swanela go gapeletša yo mongwe go dira seo a sa se nyakego. Mmatlala nkabe a no itulela le Lekope a se mo hladiše mosadi wa gagwe (2)
- 1.10 Nna ke tla dirang ka mokgalabje yo a se nago le selo” (2)
- 1.11 A godiše bana
a fepe lapa labo (4)
- 1.12 Ee, Mmatlala a ka se kgone go amoga Mologadi dilo ka moka (3)
- 1.13 Sehvirihwiri, wa go hloka nnete, o tlogetše Lekope o sepela le Mokalabi. (4)
- 1.14 Mmatlala o be a rata dithoto tša Lekope, ge Mokalabi a boa, o tlogela Lekope. O sepela le Mokalabi. (4)

- 1.15 Aowa, ke yena a dirilego gore Lekope a tlogele thaka tša gagwe. (2)
[40]

**KAROLO B
THETO**

POTŠIŠO 2

SENAKANGWEDI – MAMPURU D M

- 2.1 (a) Legodimo
(b) Lefase (2)
- 2.2 Legodimo, ka gore bohle ba dula ba thabile (4)
- 2.3 Ka gore go lela ba bohle ke dikhorane (2)
- 2.4 Lefaseng, ka gore ke tšhaba lehu.
Legodimong, ka ge go se na mahloko (2)
- 2.5 Thetose (2)
- 2.6 Gobohloko bjang
Go bohloko bjang
Go gatelela bohloko bjo a bo kwago (4)
- 2.7 O lwa le batho
O tingwa maswi a kgomo ye a e dišago
O na le molomo empa o palelwa ke go tšweletša dilo tša gagwe (3)
- 2.8 Nka kwa bohloko ka ba ka tlogela go diša (2)
- 2.9 Batho ba bangwe ba phela ka go utswa (2)
- 2.10 Go bohloko-go bose
Go ratwa-o sa rate
Go fiwa- wa amogwa (3)
- 2.11 Moreti o belaela gore moriti wa gagwe o a mo tšhaba
O re ge pula e ena, moriti o tsena ka dimpeng tša gagwe empa ga o mo rate (4)
- 2.12 Re se ke ra hlaswa batho bao re phelago le bona (2)
- 2.13 A se ke a ngala a kgotlelele ka ge moriti wo e le wa gagwe (2)
- 2.14 Thetosello (2)

- 2.15 Moreti o bona monna yo mongwe motseng wa gagwe, gomme o re o tsebana le mosadi wa gagwe. Ka fao moreti o a ngala o a sepela (2)
- 2.16 Aowa, ba swanetše go boledišana ba rarolle bothata bjo (2)
- [40]

**KAROLO C
DIKANEGELOKOPANA**

POTŠIŠO 3

GO TSEBA MANG – RAMOKGOPA H H

- 3.1 Go begela ba lapa seo se diregilego (2)
- 3.2 Gore a potliše pelo (2)
- 3.3 Aowa, Modimo ga a bolaye bana ba gagwe (2)
- 3.4 Aowa, Mpho o ithaopile go ya lebekeleng ga a gapeletšwa ke motho (4)
- 3.5 Kua nokeng (2)
- 3.6 O be a tšhoga gore ka ge e le mosadi a ka hlakahlakana (2)
- 3.7 A nweletše ka meetseng (2)
- 3.8 O jelwe ke dibata tša ka meetseng (2)
- 3.9 Ba ile ngakeng ya ditaola (2)
- 3.10 Nka ya maphodiseng
Nka leka go kgrapha meetse (2)
- 3.11 Go lema (2)
Go rwala merwalo (2)
- 3.12 Ba reka ditonki tšeo di tla tswalago dimeila (2)
- 3.13 Mabaka a bona a oketšegile
Bana ba godile ebile ba dula kgole (2)
- 3.14 Di be di nametšwe ke dimeila (2)
- 3.15 O be a lefa tšhelete yeo Mpšane a e tšerego (1)
- 3.16 Go namela setimela/goya Thaoneshipi (2)
- 3.17 Tompane Thobedi (1)
- 3.18 Ka gore o ile go nyaka mošomo (2)

- 3.19 Letlalo la motho ga le bapolelwe fase/motho ga a bolawe fela a hwelela (2)
[40]

**KAROLO D
DIKANEGELO-TŠHABA**

POTŠIŠO 4

MOEPATHUTSE – MAKOPO S A

- 4.1 Tau be e bolaile nare (2)
- 4.2 E be e kadietša dinama (2)
- 4.3 Wa o kokotela dipalelong (2)
- 4.4 Go bea dinama (2)
- 4.5 Ke pula (2)
- 4.6 Go kgopela dijo (2)
- 4.7 E hlokomele dinama (2)
- 4.8 Go tsoma (2)
- 4.9 Phukubje (2)
- 4.10 Aowa, e be e swerwe ke tlala/mpša ga ya e šielā dijo (2)
- 4.11 Go tsoma (2)
- 4.12 A e otlā ka sebepi (2)
- 4.13 Dihlapi (2)
- 4.14 E be e lapile (2)
- 4.15 Aowa, phukubje e kwele bohloko ge e tšwapinywa ka sebepi nka be e kgopetše mogongwe e ka be e sa bethwa (2)
- 4.16 Bana ba di lletše (2)
- 4.17 Mogogonope (2)
- 4.18 Ba rapalala (2)
- 4.19 Ga se taba ye botse, di beetšwe mang (2)
- 4.20 Ke Mokadiathola ka boyena (2)
[40]

**KAROLO E
PADI**

POTŠIŠO 5

NNETE FELA – KEKANA M A

- 5.1 Ke bašomedi bao ba bego ba swere mehlamo ba sa thuše batho (2)
- 5.2 Bubbles (2)
- 5.3 E, bašomedi ba setšhaba ba swanetše go thuša setšaba e se go go bapala ka sona (4)
- 5.4 Se rometšwe ke Karabo yo a nyakago gore se balwe seyalemoyeng (2)
- 5.5 Ka sephiri sa sindikheithi bohodu bja ditšhelete dipankeng (2)
- 5.6 Tatagwe o be a mo rakile ka gae (2)
- 5.7 Masindikheithi a be a se nyaka ka ge se ka utolla diphiri tša bona (2)
- 5.8 O be a re Karabo o tla tla a itšeela sona gore ba kgone go bontšhana ge eba go na le diphošo tše di swanetšego go lokišwa (2)
- 5.9 Ee, karabo ke yena mongwadi wa sona, ge go nyakega diphošollo di tla dirwa ke yena (2)
- 5.10 Go bakwalefa (2)
- 5.11 Karabo le Bubbles (2)
- 5.12 O ušitše sinema
O thutše ka sefatanaga
O senya tšhelete (4)
- 5.13 O be a ngwadile ka sephiri sa bona gomme a romela sengwalwa seo kgašong (2)
- 5.14 Ee, o dira o ka re o rapelela Karabo kganthe o mo fora fela, se a se nyakago ke go thopa pelo ya tatagwe. O be a direla tatagwe se sengwe le se sengwe le ge e ka ba se sebe gore a thope pelo ya gagwe (4)
- 5.15 Ba hweditše Noko a bolailwe (2)
- 5.16 Ge Noko a bolela le Bubbles maphodisa a mangwe a be a le gona a napa a ba tšhela ka tšona. (2)
- 5.17 O be a leka go hlasela Ariel (2)

[40]

PALOMOKA = 80